

## t83\_rlvect\_1

(TMF67ed82PkQWyyNQ T4i8HRV3bWeJK9PTC9)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_finseq\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((k4\_rlvect\_1 X0 (k2\_finseq\_4 (u1\_struct\_0 \\ & X0) X1 (k4\_algstr\_0 X0 X1)) = k4\_struct\_0 X0) \wedge (k4\_rlvect\_1 X0 (k2\_finseq\_4 \\ & (u1\_struct\_0 X0) (k4\_algstr\_0 X0 X1) X1) = k4\_struct\_0 X0))) \end{aligned} \tag{1}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((k4\_rlvect\_1 \\ & X0 (k2\_finseq\_4 (u1\_struct\_0 X0) X1 (k4\_algstr\_0 X0 X1)) = k4\_struct\_0 \\ & X0) \wedge (k4\_rlvect\_1 X0 (k2\_finseq\_4 (u1\_struct\_0 X0) (k4\_algstr\_0 \\ & X0 X1) X1) = k4\_struct\_0 X0))) \end{aligned}$$